

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), člana 7. alineja b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14), člana 10. stav (1), alineja b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo i Odluke br. 14-1071-2/20. od 08.09.2020. godine, ugovorne strane:

1. **KANTONALNA JAVNA USTANOVA „GERONTOLOŠKI CENTAR“ SARAJEVO**, ul Aleja Bosne srebrene br.7., registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu, matični broj subjekta upisa: 65-05-0223-09 (stari broj 2-3), identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200092250001, koga zastupa Direktorica Melisa Alibašić Hadžić, dipl.pravnik (u daljem tekstu: Ugovorni organ)
2. **„R&S“ d.o.o., iz Vogošće, ul. Igmanska bb**, registrovan kod Kantonalni sud u Sarajevu (UF/1-992/00 od 16.06.2000.g.), identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200056290005, porezni broj: 01841437, identifikacijski broj obveznika PDV 200056290005, koga zastupa Direktor Selmanagić Kemal (u daljem tekstu: Dobavljač)

dana 09.09.2020.godine, u Sarajevu, zaključuju:

**UGOVOR O NABAVCI  
tonera za potrebe KJU „Gerontološki centar“  
Sarajevo**

Član 1.

Dobavljač se obavezuje da će Ugovornog organa kontinuirano snadbijevati **tonerima za printere, kopir aparat i fax** prema zahtjevu Ugovornog organa broj: 14-1071-1/20. od 28.08.2020.godine i svojoj Ponudi broj: 22197/20 od 07.09.2020.godine, a sve u skladu sa nastalim potrebama Ugovornog organa.

Dobavljač se obavezuje da će isporučivati tonere odgovarajućeg kvaliteta koji neće prouzrokovati zastoje i kvarove u radu uređaja (printera, faxesa, kopir aparata) za koje su namjenjeni.

U slučaju većeg kvara na aparatima, izazvanog isporukom i korištenjem nekvalitetnih tonera, ugovorne strane su saglasne da će se popravak istih izvršiti o trošku Dobavljača.

Član 2.

Ukupna vrijednost ovog Ugovora za jednu godinu iznosi **2.200,18 KM** bez PDV-a, odnosno **2.574,21 KM** sa uključenim PDV-om.

Ukupna količina i ukupna vrijednost ugovora za ugovoreni period se ne može precizno utvrditi i planirati i zavisi od nastalih potreba Ugovornog organa u toku ugovorenog perioda.

Ugovorni organ zadržava pravo potpune ili djelimične realizacije nabavke prema zahtjevu i svojim potrebama.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da se u periodu važenja ovog Ugovora, jedinične cijene robe precizirane u Ponudi Dobavljača, neće mijenjati.

U slučaju značajnijih promjena na tržištu, koje utiču na cijene robe koja ja predmet nabavke, što podrazumijeva više ili niže cijene u odnosu na cijene precizirane Ponudom dobavljača, ugovorne strane zadržavaju pravo da pismenom obaviješću otkazu ovaj Ugovor.

#### Član 4.

Dobavljač se obavezuje da će predmetnu robu isporučivati kontinuirano, na osnovu pojedinačnih narudžbi, u skladu sa nastalim potrebama Ugovornog organa.

Ugovorne strane su saglasne da se narudžba robe koja je predmet Ugovora, vrši u dogovoru sa višim referentom za nabavku i skladištenje, putem telefona ili putem faksiranja narudžbenice.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač isporuku robe vrši vlastitim vozilima, na adresu Ugovornog organa, ulica Aleja Bosne srebrene br.7., te da se prilikom isporuke i prijema robe izvrši zajednički pregled robe.

Dobavljač **garantuje isporuku robe naredni dan po narudžbi do 12:00 sati**, a za slučaj hitne potrebe, garantuje isporuku odmah po prijemu narudžbe.

#### Član 5.

U slučaju isporuke neodgovarajuće robe (koja nije predmet ponude Dobavljača, niti predmet narudžbe) ili isporuke neodgovarajuće količine robe, odnosno neodgovarajućeg kvaliteta iste, Ugovorni organ zadržava pravo da izvrši povrat iste i da zahtijeva odgovarajuću isporuku.

U slučaju povrata robe od strane Ugovornog organa zbog razloga navedenih u stavu 1. ovog člana, Dobavljač se obavezuje da će najkasnije u roku od 2 sata otkloniti razloge zbog kojih je izvršen povrat robe i isporučiti odgovarajuću robu.

U slučaju ponavljanja situacija iz stava 1. ovog člana, Ugovorni organ zadržava pravo da ovaj Ugovor raskine, uz prethodno pismeno upozorenje Dobavljaču na mogućnost raskida ugovora uz navedenje razloga za raskid.

#### Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač fakture za plaćanje ispostavlja do 30-og u mjesecu za svu robu isporučenu u toku mjeseca, a na osnovu otpremnih dokumenata (otpremnic) potvrđenih od strane Ugovornog organa da je roba preuzeta.

Ugovorni organ se obavezuje da će plaćanje za isporučenu robu vršiti u roku od 60 dana po ispostavljanju fakture-računa Dobavljača, na njegov transakcijski račun broj: **3389002208510172** otvoren kod **Unicredit Bank dd**.

Plaćanje robe po ovom Ugovoru vršit će se u konvertibilnim markama.

#### Član 7.

Ukoliko Dobavljač zakasni sa izvršenjem ugovorenih obaveza, dužan je platiti Ugovornom organu, za svaki dan zakašnjenja u izvršenju ugovorenih obaveza, ugovornu kaznu u iznosu od 2 % od vrijednosti konkretne nabavke sa kojom se zakasnilo.

Ugovorne strane su saglasne da je za slučajne izvršenja ugovorenih obaveza Dobavljač dužan platiti Ugovornom organu ugovornu kaznu u iznosu od 5% od vrijednosti konkretne nabavke koja nije izvršena.

Ugovorni organ se obavezuje da Dobavljača odmah obavijesti o svakom ne izvršenju ili kašnjenju u izvršenju ugovorenih obaveza, na osnovu koje je Dobavljač obavezan umanjiti iznos fakture za plaćanje u skladu sa stavom 1. i 2. ovog člana.

Pored prava iz stava 1. i stava 2. ovog člana, Ugovorni organ ima pravo naknade štete, ako je ista prouzrokovana ovim ne izvršenjem ili zakašnjenjem.

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju ponovljenog kašnjenja ili neizvršenja ugovorenih obaveza ovaj Ugovor raskine.

Član 8.

Svi uslovi iz zahtjeva Ugovornog organa broj: 13-1071-1/20 od 28.08.2020.godine i ponude Dobavljača broj: 22197/20 od 07.09.2020.godine čine sastavni dio ovog Ugovora.

Član 9.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja obadvije ugovorne strane.

Član 10.

Ugovorne strane se obavezuju na pridržavanje zakonskih propisa, čuvanja poslovne tajnosti i pridržavanja poslovnih običaja.

Član 11.

Ugovorne strane mogu ovaj Ugovor raskinuti i prije njegovog isteka, ukoliko se neka od ugovornih strana ne bude pridržavala njegovih odredaba, uz prethodno izmirenje svih obaveza nastalih po osnovu ovog Ugovora.

Član 12.

Otkazni rok po ovom Ugovoru je 30 dana, od dana prijema pismenog obavještenja o otkazu Ugovora, a po isteku ovog roka, Ugovor se smatra raskinutim.

Član 13.

Sve eventualne sporove koji nastanu u toku realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 14.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

DOBAVLJAČ: "R&S"  
BROJ: 421/20  
Sarajevo, 17.09.20

UGOVORNI ORGAN:  
BROJ: 14-1071-4/20  
Sarajevo, 09.09.2020.godine

HA